

# Orecons&Audit doo

---

**“SNAGA” DD  
VAREŠ**

**REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA  
POSLOVNU 2022.GODINU**

Društvo za reviziju »Orecon&Audit« doo Zenica, Podružnica Zavidovići  
Sudski registar: 043-0-Reg-11-000005; ID: 4218121200006; PIB: 21812120006; Porezni broj: 05003570;  
Sjedište Društva: Muftije Šemsekadića 14, 72 000 Zenica, Sjedište Podružnice: Naselje »Gaj II« Niz »A« 72220 Zavidovići;  
Tel./fax : +387 32/ 878-569; E-mail: [audit@bih.net.ba](mailto:audit@bih.net.ba)

## SADRŽAJ

Izjava o odgovornosti	2
IZVJEŠTAJ OVLAŠTENOG REVIZORA	3
1. Bilans uspjeha	6
2. Bilans stanja	8
3. Izvještaj o gotovinskim tokovima	10
4. Izvještaj o promjenama u kapitalu	12
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE	
1. Opći podaci	13
2. Izjava o usklađenosti sa MSFI i osnova prezentacije finansijskih izvještaja	15
3. Rezime značajnih računovodstvenih politika	16
4. Prihodi iz ugovora sa kupcima	18
5. Poslovni rashodi	18
6. Ostali prihodi i rashodi	20
7. Porez na dobit neprekinutog poslovanja	22
8. Dugoročna imovina	22
9. Kratkoročna imovina	26
10. Kapital	28
11. Kratkoročne obaveze	29
12. Finansijski instrumenti i upravljanje rizicima	32
13. Sudski sporovi i druge potencijalne obaveze	33
14. Događaji nakon datuma bilansa	33

## **Izjava o odgovornosti**

Uprava je odgovorna da osigura da su finansijski izvještaji Snaga d.d. Vareš, pripremljeni za 2022. godinu, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) koji se primjenjuju u Federaciji BiH i važećim Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine, da pružaju istinit i fer pregled stanja u Društvu, kao i njegove rezultate poslovanja za navedeno razdoblje.

Nakon provedbe odgovarajućeg istraživanja, Uprava opravdano očekuje da će Društvo u dogledno vrijeme raspolagati odgovarajućim resursima, te stoga i dalje usvaja načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri sastavljanju finansijskih izvještaja.

Pri izradi finansijskih izvještaja, odgovornosti Uprave obuhvataju sljedeće:

- odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika;
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena;
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavu i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u finansijskim izvještajima; i
- sastavljanje finansijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Društvo nastaviti poslovanje nije primjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom tačnošću prikazuju finansijski položaj Društva. Pored toga, Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Društva, te za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prijevare i drugih nepravilnosti.

Finansijski izvještaji na stranicama 6 do 12 su odobreni i potpisani od strane Uprave.

U ime Uprave

Hrvat Salih, direktor

„Snaga“ dd Vareš

Put mira broj 13, Vareš

71.330 Vareš

Bosna i Hercegovina

Vareš: 25.05.2023.godine



**ORECONS & AUDIT** d.o.o. ZENICA  
DRUŠTVO ZA REVIZIJU

Muftije Šemsekadića 14, 72000 Zenica

e-mail: orecons@bih.net.ba

Tran. račun: 134-010-00000937-25 - IKB d.d. Zenica

Tran. račun: 154-300-11000168-26 - ISP d.d. Sarajevo

**PODRUŽNICA ZAVIDOVIĆI**

Naselje "Gaj" Niz "A", 72 220 Zavidovići

tel./fax: 032 878 569

e-mail: audit@bih.net.ba

Tran. račun: 161-055-00232000-07 - RB. Zavidovići

JIB: 4218121290006; ID PDV 218121290006; Rješenje broj: 043-0-Reg-11-000005, MBS 43-10-0331-10

**IZVJEŠTAJ OVLAŠTENOG REVIZORA****Dioničarima i Upravi „Snaga“ d.d. Vareš****Misljenje s rezervom**

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja društva „Snaga“ d.d. Vareš (dalje: Društvo), koji obuhvataju izvještaj o finansijskom položaju na dan 31. decembra 2022., izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, promjenama kapitala i novčanom toku za godinu završenu na taj dan, te bilješke uz finansijske izvještaje uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika.

Prema našem mišljenju, osim za efekte pitanja opisanih u odjeljku s osnovom za mišljenje s rezervom, priloženi finansijski izvještaji fer prikazuju u svim značajnim odrednicama finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2022. godine i njegovu finansijsku uspješnost te njegove novčane tokove za godinu tada završenu u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u FBiH.

**Osnova za mišljenje s rezervom**

Revizija ne može potvrditi da građevinski objekti, kao najznačajniji dio aktive u bilansu stanja Društva, odražavaju realne vrijednosti. Društvo nije vršilo test na umanjenje u skladu sa MRS 36-Umanjenje vrijednosti imovine, kako bi se vrijednost građevina svela na nadoknadive vrijednosti.

U okviru redovnih potraživanja od kupaca evidentirana su potraživanja koja potiču iz prethodne i ranijih godina u ukupnom iznosu od 45.387 KM ili 97 % ukupnih potraživanja prezentovanih u bilansu stanja.

Najznačajniji dio uknjiženih obaveza Društva je iz ranijih godina (oko 98 % obaveza su obaveze iz ranijeg perioda). Društvo nije izvršilo usaglašavanje stanja obaveza na dan 31.12.2022. godine.

Reviziju smo obavili u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima (MrevS-ima). Naše su odgovornosti prema tim standardima detaljno opisane u dijelu pod naslovom *Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja* u našem izvještaju. Neovisni smo od Društva u skladu s *Kodeksom etike za profesionalne računovođe* koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA-in kodeks), i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA-inim Kodeksom. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše revizijsko mišljenje s rezervom.

**Ključna revizijska pitanja**

Ključna revizijska pitanja su ona pitanja koja su bila, po našoj profesionalnoj procjeni, od najveće važnosti za našu reviziju godišnjih finansijskih izvještaja tekućeg perioda. Tim pitanjima smo se bavili u kontekstu naše revizije godišnjih finansijskih izvještaja kao cjeline

**Ostale informacije u godišnjem izvještaju**

Uprava je odgovorna za ostale informacije. Ostale informacije sadrže informacije uključene u godišnje izvještaje, ali ne uključuju godišnje finansijske izvještaje i naš izvještaj nezavisnog revizora o njima.

Naše mišljenje o godišnjim finansijskim izvještajima ne obuhvata ostale informacije, osim u razmjeru u kojem je izričito navedeno u dijelu našeg izvještaja nezavisnog revizora pod naslovom Izvještaj o drugim zakonskim zahtjevima, i mi ne izražavamo bilo koji oblik zaključka s izražavanjem uvjerenja o njima.

U vezi s našom revizijom godišnjih finansijskih izvještaja, naša je odgovornost pročitati ostale informacije i, u provođenju toga, razmotriti je li ostale informacije značajno proturječe godišnjim finansijskim izvještajima ili našim saznanjima stečenih u reviziji ili se drugačije čini da su značajno pogrešno prikazane. Ako, temeljno na poslu kojeg smo obavili, zaključimo da postoji značajni pogrešni prikaz tih ostalih informacija, od nas se zahtijeva da izvijestimo tu činjenicu. U tom smislu mi nemamo što za izvijestiti.

**Odgovornost uprave i onih koji su zaduženi za upravljanje za finansijske izvještaje**

Uprava je odgovorna za sastavljanje i objektivan prikaz finansijskih izvještaja u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i za one interne kontrole za koje uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja finansijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed prijevare ili greške.

U sastavljanju finansijskih izvještaja uprava je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti subjekta da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem, za objavljivanje, ako je promjenjivo, za pitanja povezanih s neograničenošću vremena poslovanja i primjenu postavke neograničenosti vremena poslovanja, osim ako uprava ili namjerava likvidirati ili prekinuti poslovanje Društva, ili nema realne alternative nego da to učini.

Oni koji su zaduženi za upravljanje su odgovorni za nadziranje procesa finansijskog izvještavanja kojeg je ustanovilo Društvo.

**Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja**

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed prijevare ili pogreške, te izdati izvještaj revizora koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viša razina uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MrevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešna prikazivanja mogu nastati uslijed prijevare ili pogreške i smatraju se značajnima ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili skupno, utječu na ekonomske odluke korisnika donesene na osnovu tih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MrevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije te:

- Prepoznamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikazivanja finansijskih izvještaja, zbog prijevare ili greške, oblikujemo i provodimo revizijske procedure kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikazivanja nastalog uslijed prijevare veći je od rizika neotkrivanja značajnog pogrešnog prikazivanja nastalog uslijed greške, jer prijevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje interne kontrole;

- Stičemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u danim okolnostima, ali ne za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti interne kontrole Društva;
- Ocjenjujemo primjerenost primijenjenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena te povezanih objava koje je stvorila uprava;
- Zaključujemo o primjerenosti primjene računovodstvene osnove vremenske neograničenosti poslovanja i, temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu neizvjesnost u sposobnost subjekta da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pažnju u ovom revizijskom izvještaju na povezane objave u finansijskim izvještajima ili, ako ove objave nisu odgovarajuće, da modificiramo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg revizijskog izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu prouzrokovati da Društvo prestane s vremenski neograničenim poslovanjem;
- Ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj godišnjih finansijskih izvještaja, uključujući povezane objave, te uključuju li finansijski izvještaji odnosne transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

Komuniciramo s onima koji su zaduženi za nadzor u vezi s, između ostalog, planiranim djelokrugom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i one u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama, koji su otkriveni tokom naše revizije.

Mi, također, dajemo izjavu onima koji su zaduženi za nadzor da smo postupali u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima vezanim za neovisnost, kao i, tamo gdje je to promjenjivo, o povezanim mjerama zaštite.

Među pitanjima o kojima se komunicira s onima koji su zaduženi za nadzor, određujemo ona koja su od najveće važnosti za reviziju finansijskih izvještaja tekućeg perioda i stoga su ključna revizijska pitanja. Ta pitanja opisujemo u našem izvještaju neovisnog revizora, osim ukoliko zakon ili propisi sprječavaju javno objavljivanje tih pitanja ili, kada odlučimo, u iznimno rijetkim okolnostima, da ta pitanja ne trebamo komunicirati u našem izvještaju neovisnog revizora, s obzirom da se razumno može očekivati da bi negativne posljedice njihove objave nadmašile dobrobiti javnog interesa.

Partner u reviziji:

U ime i za "Orecons&Audit" d.o.o.  
Muftije Šemsekadića 14,  
72000 Zenica, Bosna i Hercegovina



Mersiha Fazlić-Sojkić, dipl.oec  
Ovlašteni revizor

Nermana Zukić, dipl.oec.

Zenica: 25.05.2023. godine

**1. Bilans uspjeha**  
za period od 01.01. do 31.12.2022. godine

<b>BILANS USPJEHA</b>	<b>01.01. do 31.12.2022.</b>	<b>01.01. do 31.12.2021.</b>
<b>Prihodi iz ugovora s kupcima</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prihodi od prodaje robe	0	0
Prihodi od prodaje gotovih proizvoda	0	0
Prihodi od pruženih usluga	0	0
	<b>85.570</b>	<b>84.647</b>
<b>Poslovni rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nabavna vrijednost prodate robe	0	0
Promjene u zalihama gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku, neto (+) / (-)	0	0
Troškovi sirovina i materijala	313	208
Troškovi energije i goriva	631	550
Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja	16.293	14.842
Amortizacija	55.837	57.882
Ostali poslovni rashodi i troškovi	12.496	11.165
	<b>-102.413</b>	<b>84.293</b>
<b>Ostali prihodi i rashodi</b>	<b>-116.680</b>	<b>70.000</b>
Dobici i gubici od dugoročne nefinansijske imovine, neto (+)/(-)	0	0
Dobici i gubici od finansijske imovine i ulaganja, neto (+)/(-)	0	0
Dobici i gubici od uskladjanja vrijednosti zaliha, neto (+)/(-)	0	0
Promjena rezervisanja, neto (+)/(-)	0	0
Finansijski prihodi	60	0
Finansijski rashodi	0	0
Ostali prihodi i dobici	14.243	14.293
Ostali rashodi i gubici	36	0
<b>Dobit prije oporezivanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gubitak prije oporezivanja</b>	<b>187.983</b>	<b>354</b>
<b>Porez na dobit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tekući porez na dobit	0	0
Odgođeni porez na dobit	0	0
<b>Dobit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gubitak</b>	<b>187.983</b>	<b>354</b>
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULT</b>		
<b>Ostali ukupni rezultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Revalorizacija zemljišta I gradjevina	0	0
Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti finansijske imovine	0	0
Ostalo	0	0
Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	0	0
<b>UKUPNI REZULTAT</b>	<b>-187.983</b>	<b>-354</b>

**SKRAĆENI BILANS USPJEHA**

<b>BILANS USPJEHA</b>	<b>Od 01.01. do 31.12.2022.</b>	<b>Od 01.01. do 31.12.2021.</b>
Prihodi iz ugovora s kupcima	0	0
Poslovni rashodi	85.570	84.647
<b>Operativna dobit (gubitak)</b>	<b>(85.570)</b>	<b>(84.647)</b>
Ostali prihodi i dobici	14.303	84.293
Ostali rashodi i gubici	116.716	0
<b>Dobit (gubitak) od ostalih prihoda i rashoda</b>	<b>(102.413)</b>	<b>84.293</b>
<b>Ukupno prihodi</b>	<b>14.303</b>	<b>84.293</b>
<b>Ukupno rashodi</b>	<b>202.286</b>	<b>84.647</b>
<b>Dobit/gubitak prije oporezivanja</b>	<b>(187.983)</b>	<b>(354)</b>
<b>Porez na dobit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dobit/gubitak</b>	<b>(187.983)</b>	<b>(354)</b>

Računovodstvene politike i zabilješke u nastavku čine sastavni dio ovih  
finansijskih izvještaja.

**2. Bilans stanja**  
na dan 31.12.2022. godine

Pozicija	01.01. do 31.12.2022.	01.01. do 31.12.2021.
<b>IMOVINA</b>		
<b>Dugoročna imovina</b>	<b>1.418.433</b>	<b>1.650.950</b>
Nekretnine, postrojenja i oprema	1.418.433	1.650.950
Imovina s pravom korištenja	0	0
Ulaganja u investicijske nekretnine	0	0
Nematerijalna imovina	0	0
Biološka imovina	0	0
Finansijska imovina i ulaganja	0	0
Ostala imovina i potraživanja	0	0
<b>Kratkoročna imovina</b>	<b>153.311</b>	<b>109.571</b>
Zalihe	0	0
Dug. imovina namijenj. prodaji i imovina poslovanja koje se ob.	0	0
Potraživanja od kupaca i ugovorna imovina	55.287	100.612
Ostala finansijska imovina	70.000	5.579
Novac i novčani ekvivalenti	26.973	3.310
Akontacije poreza na dobit	0	0
Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja	1.051	70
<b>UKUPNO IMOVINA</b>	<b>1.571.744</b>	<b>1.760.521</b>
<b>VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>	<b>1.571.744</b>	<b>1.760.521</b>
<b>KAPITAL</b>		
Vlasnički kapital	3.486.322	3.486.322
Dionička premija	0	0
Rezerve	122.284	122.284
Revalorizacione rezerve	0	0
Dobit	0	0
Akumulirana, nerasporedjena dobit iz prethodnih perioda	0	0
Dobit tekućeg perioda	0	0
Gubitak	2.124.872	1.936.888
Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda	1.936.889	1.936.534
Gubitak tekućeg perioda	187.983	354
<b>UKUPNO KAPITAL</b>	<b>1.483.734</b>	<b>1.671.718</b>
<b>OBAVEZE</b>		
<b>Dugoročne obaveze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finansijske obaveze	0	0
Rezervisanja	0	0
Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja	0	0
<b>Kratkoročne obaveze</b>	<b>88.010</b>	<b>88.803</b>
Obaveze prema dobavljačima	161	468
Ostale finansijske obaveze	0	0

*Finansijski izvještaji za 2022. godinu**(Svi iznosi su prikazani u KM)*

Rezervisanja	0	0
Obaveze za porez na dobit	0	0
Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja	87.849	88.335
<b>UKUPNO OBAVEZE</b>	<b>88.010</b>	<b>88.803</b>
<b>UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE</b>	<b>1.571.744</b>	<b>1.760.521</b>
<b>VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO KAPITAL, OBAVEZE I VANB. EVIDENCIJA</b>	<b>1.571.744</b>	<b>1.760.521</b>

Računovodstvene politike i zabilješke u nastavku čine sastavni dio ovih  
finansijskih izvještaja.

### 3. Izvještaj o gotovinskim tokovima

za period od 01.01. do 31.12.2022. godine

Pozicija	Oznaka (+)/(-)	Od 01.01. do 31.12.2022.	Od 01.01. do 31.12.2021.
<b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
Dobit/(gubitak) prije oporezivanja	(+)(-)	(187.983)	(354)
Usklađenja:			
Amortizacija	(+)	55.837	57.882
(Dobit)/gubitak od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme, neto	(+)(-)	0	(16.022)
(Dobit)/gubitak od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine, neto	(+)(-)	116.680	0
(Dobit)/gubitak od otuđenja nematerijalne imovine, neto	(+)(-)		
(Dobit)/gubitak od dugoročne imovine namijenjene prodaji, neto	(+)(-)		
Umanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	(+)		
Umanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina	(+)		
Umanjenje vrijednosti nematerijalne imovine	(+)		
Efekti promjene fer vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine, neto	(+)(-)		
Efekti promjene fer vrijednosti biološke imovine, neto	(+)(-)		
Efekti promjene vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	(+)(-)		
(Dobit)/gubitak od prodaje dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, neto	(+)(-)		
(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, neto	(+)(-)		
(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od potraživanja od kupaca, neto	(+)(-)		
(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od ugovorne imovine, neto	(+)(-)		
(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku, neto	(+)(-)		
Viškovi, manjkovi, otpisi i prilagođavanje vrijednosti zaliha, neto	(+)(-)		
Otpisane obaveze	(-)		
Udio u rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata	(+)(-)		
Umanjenje vrijednosti goodwill-a	(+)		
Prihod od dividendi priznat u bilansu uspjeha	(-)		
Prihodi od kamata i finansijskog najma priznati u bilansu uspjeha	(-)	(60)	0
Finansijski rashodi priznati u bilansu uspjeha	(+)		
Smanjenje/(povećanje) zaliha	(+)(-)		
Smanjenje/(povećanje) potraživanja od kupaca	(+)(-)	45.325	(49.653)
Smanjenje/(povećanje) ostale imovine i potraživanja	(+)(-)	(981)	(3.566)
Smanjenje/(povećanje) ugovorne imovine	(+)(-)		
Povećanje/(smanjenje) obaveza prema dobavljačima	(+)(-)	(307)	(49)
Povećanje/(smanjenje) ostalih obaveza	(+)(-)	(4.848)	15.074
Povećanje/(smanjenje) ugovornih obaveza	(+)(-)		(2)
Plaćeni porez na dobit	(-)		
<b>Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima</b>	<b>(+)(-)</b>	<b>23.663</b>	<b>3.310</b>
<b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI</b>			
Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	(-)		
Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	(+)		
Odlivi po osnovu kupovine investicijskih nekretnina	(-)		
Prilivi po osnovu prodaje investicijskih nekretnina	(+)		
Odlivi po osnovu kupovine nematerijalne imovine	(-)		
Prilivi po osnovu prodaje nematerijalne imovine	(+)		
Odlivi po osnovu kupovine biološke imovine	(-)		

Prilivi po osnovu prodaje biološke imovine	(+)		
Prilivi po osnovu prodaje dugoročne imovine namijenjene prodaji	(+)		
Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	(-)		
Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	(+)		
Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	(-)		
Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	(+)		
Ulaganja u ostalu finansijsku imovinu po amortizovanom trošku	(-)		
Prilivi od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku	(+)		
Primljena kamata i prihod od finansijskog najma	(+)		
Naplaćena potraživanja od finansijskog najma	(+)		
Naplaćena potraživanja od finansijskog podnajma	(+)		
Kupovina udjela u zavisnim društvima	(-)		
Prilivi od otuđenja udjela u zavisnim društvima	(+)		
Kupovina udjela u pridruženim društvima	(-)		
Prilivi od otuđenja udjela u pridruženim društvima	(+)		
Kupovina udjela u zajedničkim poduhvatima	(-)		
Prilivi od otuđenja udjela u zajedničkim poduhvatima	(+)		
Primljene dividend	(+)		
Prilivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima	(+)		
Odlivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima	(-)		
Ostali prilivi iz ulagačkih aktivnosti	(+)		
Ostali odlivi iz ulagačkih aktivnosti	(-)		
<b>Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u ulagačkim aktivnostima</b>	<b>(+)(-)</b>		
<b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
Prilivi od emisije dionica/uplaćeni vlasnički kapital	(+)		
Sticanje vlastitih dionica	(-)		
Prilivi od prodaje stečenih vlastitih dionica	(+)		
Isplaćene dividend	(+)		
Prilivi od uzetih kredita	(-)		
Otplata glavnice uzetih kredita	(-)		
Otplata kamate po uzetim kreditima	(-)		
Otplata glavnice po najmovima	(-)		
Otplata kamate po najmovima	(+)		
Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata	(-)		
Odlivi po osnovu otplate izdatih dužničkih instrumenata	(+)		
Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti	(-)		
Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti	(+)		
<b>Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima (565 do 577)</b>	<b>(+)(-)</b>		
<b>NETO POVEĆANJE/(SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B+C)</b>	<b>(+)(-)</b>	<b>23.663</b>	<b>3.310</b>
<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA</b>	<b>(+)(-)</b>	<b>3.310</b>	
<b>EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA</b>	<b>(+)(-)</b>		
<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (4+5+6)</b>	<b>(+)(-)</b>	<b>26.973</b>	<b>3.310</b>

Računovodstvene politike i zabilješke u nastavku čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja

#### 4. Izvještaj o promjenama u kapitalu

za period koji završava na dan 31.12.2022. godine

Vrsta promjene u kapitalu	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTVA			
	Osnovni kapital	Rezerve	Akumulir. Dobit	Ukupno
<b>1. Stanje na dan 31.12.2020. godine</b>	<b>3.486.322</b>	<b>122.284</b>	<b>-1.936.534</b>	<b>1.672.072</b>
2. Efekti retroaktivne primjene promjena računovodstvenih politika				
3. Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8				
<b>4. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2020., tj. 01.01.2021.</b>	<b>3.486.322</b>	<b>122.284</b>	<b>-1.936.534</b>	<b>1.672.072</b>
5. Dobit/(gubitak) za period			53.624	53.624
6. Ostali ukupni rezultat za period				
<b>7. Ukupni rezultat (5+6)</b>			<b>53.624</b>	<b>53.624</b>
8. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja vlasničkog kapitala				
9. Sticanje vlastitih dionica i drugi oblici smanjenja vlasničkog kapitala				
10. Objavljene dividende				
11. Drugi oblici rasporeda dobiti i pokriće gubitka			-53.978	-53.978
12. Ostale promjene				
<b>13. Stanje na dan 31.12.2021. godine</b>	<b>3.486.322</b>	<b>122.284</b>	<b>-1.936.888</b>	<b>1.671.718</b>
14. Efekti retroaktivne primjene promjena računovodstvenih politika				
15. Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8				
<b>16. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2021., tj. 01.01.2022</b>	<b>3.486.322</b>	<b>122.284</b>	<b>-1.936.888</b>	<b>1.671.718</b>
17. Dobit/(gubitak) za godinu			-187.983	-187.983
18. Ostali ukupni rezultat za godinu				
<b>19. Ukupni rezultat (17+18)</b>			<b>-187.983</b>	<b>-187.983</b>
20. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja vlasničkog kapitala				
21. Sticanje vlastitih dionica i drugi oblici smanjenja vlasničkog kapitala				
22. Objavljene dividende				
23. Drugi oblici rasporeda dobiti i pokriće gubitka			-1	-1
24. Ostale promjene				
<b>25. Stanje na kraju perioda na dan 31.12.2022. godine</b>	<b>3.486.322</b>	<b>122.284</b>	<b>-2.124.872</b>	<b>1.483.734</b>

Računovodstvene politike i zabilješke u nastavku čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

**BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE****1. Opći podaci**

Naziv:	Snaga d.d. Vareš
Skraćeni naziv:	Snaga d.d. Vareš
Sjedište:	Put mira 13, 71.330 Vareš
Oblik organizovanja:	Dioničko društvo
Oblik vlasništva:	Privatno (100%)
Lice ovlašteno za zastupanje:	Hrvat Salih, direktor Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama i nekretninama uzetim u najam
Djelatnost Društva:	
Šifra djelatnosti:	
- prema KDBiH2010	68.20
- prema KD	52.110
Identifikacioni broj:	4218292000006
PDV identifikacioni broj:	218292000006
Matični broj subjekta:	1-3855
Transakcijski računi:	
- UniCredit Banka d.d.	3389002210824883

**1.1. Osnivanje i promjene u registraciji**

Društvo je izvršilo registraciju Rješenjem Kantonalnog suda u Zenici broj: U/I- 3910/02.

Po Rješenju broj U/I-44/05, od 04.02.2005.godine izvršen je upis promjene lica ovlaštenog za zastupanje.

U Komisiji za vrijednosne papire F BiH društvo je prvobitno registrovano pod registarskim brojem 01-491-871 po rješenju broj 03-19-543/02.

Dana 24.22.2005.godine izvršeno je spajanje dionica za potrebe pokrića akumuliranog gubitka što je u Komisiji za vrijednosne papire FBiH registrovano po Rješenju broj 03/1-19-612/05.

Spajanje dionica u nadležnom Općinskom sudu u Zenici provedeno je po Rješenju broj U/I-2333/05 od 14.12.2005.godine.

Pokriće gubitka je u Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH evidentirano po Rješenju broj 03/1-19-89/06 od 23.02.2006.godine, a u nadležnom Općinskom sudu u Zenici Rješenjem broj 043-0-Reg-06-000660 od 24.04.2006.godine.

Prema posljednjem Rješenju Komisije za vrijednosne papire broj: 03/2-19-342/10 od 10.11.2010. godine, upisana je promjena podataka o članovima nadzornog odbora u registru kod Komisije.

Dana 15.02.2022.godine po Rješenju Općinskog suda Zenica broj 043-0-Reg-22-000101 upisane su promjene-promjena podataka lica ovlaštenog za zastupanje društva, uskladjivanje, smanjenje i proširenje djelatnosti društva I brisanje djelatnosti u vanjskotrgovinskom prometu.

## 1.2. Zaposleni

Društvo ima jednog radnika, starosti 55.godine, sa radnim iskustvom od 37 godine i kvalifikacione strukture SSS.

## 1.3. Kriteriji razvrstavanja

Društvo je u Finansijskim izvještajima za 2022. godinu iskazalo slijedeće vrijednosti:

- |  |           |         |
|--|-----------|---------|
| - ukupan prihod za 2022. godinu                  | 14.303    | KM      |
| - prosječna vrijednost poslovne imovine (aktiva) | 1.666.133 | KM      |
| - prosječan broj radnika                         | 1         | radnika |

Na bazi iskazanih podataka, a u skladu sa članom 4. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH („Sl. novine F BiH“, broj 15/21) Društvo se razvrstava u grupu malih pravnih lica.

## 1.4. Organi Društva

Organe društva čini: Skupština, Nadzorni odbor, Odbor za reviziju, Uprava.

Nadzorni odbor do 30.06.2022.godine čine:

- Asija Kamarić Glodjo (predsjednik),
- Damir Dinarević (član),
- Jasmin Baralija (član).

Na redovnoj Skupštini dioničara održanoj dana 01.07.2022.godine izabran je Nadzorni odbor u slijedećem sastavu:

- Asija Kamarić Glodjo (predsjednik),
- Ahmed Aljukić (član),
- Dženita Alibegović (član).

Nadzorni odbor je u izvještajnom periodu održao 6 sjednica.

Odbor za reviziju do 30.06.2022.godine čine:

- Majda Agić
- Eldijana Uković
- Aida Kapetanović

Na redovnoj Skupštini dioničara održanoj dana 01.07.2022.godine izabran je Odbor za reviziju u slijedećem sastavu:

- Majda Agić
- Eldijana Uković
- Aida Kapetanović

Upravu Društva čini: Hrvat Salih, direktor

### **1.5. Struktura vlasništva**

Vrijednost osnovnog kapitala koja je upisana u sudskom registru iznosi 3.486.322 KM, Vlasnici kapitala su:

- Bosfin sa 24,9977 % vlasničkog učešća
- Eurofond sa 24,9897 % vlasničkog učešća
- Naprijed sa 15,0095 % vlasničkog učešća
- Profi-plus sa 17,2988 % vlasničkog učešća
- mali dioničari sa 17,7043 % vlasničkog učešća

### **1.6. Eksterne kontrole u promatranom periodu**

U toku 2022. godine u Društvu nije bilo kontrola obračuna indirektnih i direktnih poreza od strane Uprave za indirektno oprezivanje BiH i Porezne uprave FBiH.

## **2. Izjava o usklađenosti sa MSFI i osnova prezentacije finansijskih izvještaja**

### **Izjava o usklađenosti sa MSFI**

Priloženi finansijski izvještaji predstavljaju finansijske izvještaje Društva sastavljene u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH, objavljenog u Službenim novinama FBiH br. 15/21 dana 24. februara 2021. godine. Ovaj Zakon zahtjeva da se finansijski izvještaji pripremaju u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) i Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS). Ovi standardi i tumačenja primjenjuju se u FBiH pri izradi finansijskih izvještaja koji se odnose na razdoblja koja počinju od 01.01.2010.godine. Finansijski izvještaji su sastavljeni u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva objavljenog u Službenim novinama FBiH br. 81/21 od 11.10.2021. godine.

### **Osnove za pripremu finansijskih izvještaja**

Društvo vodi svoju knjigovodstvenu evidenciju i sastavlja računovodstvene iskaze u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 15/21) i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) koji se primjenjuju u FBiH. Finansijski izvještaji prezentirani su u valuti Bosne i Hercegovine, Konvertibilna marka (KM). Konvertibilna marka (KM) je fiksno vezana za Euro (1 EUR = 1,95583 KM).

Finansijski izvještaji su pripremljeni u skladu s načelom neograničenosti vremena poslovanja.

Prezentirani finansijski izvještaji su nekonsolidirani izvještaji Društva.

Finansijski izvještaji su sastavljeni po načelu historijskog troška. Historijski trošak se općenito zasniva na fer vrijednosti naknade date u zamjenu za imovinu.

### **3. Rezime značajnih računovodstvenih politika**

#### **3.1. Priznavanje prihoda**

Prihodi od prodaje su vrednovani po fer vrijednosti naknade za prodatu robu i pružene usluge, koja je primijenjena u izvještajnom periodu ili koja se realno očekuje. Prihodi uključuju samo one ekonomske koristi koje Društvo primi ili potražuje za vlastiti račun isključujući poreze naplaćene za račun trećih strana.

Kada je izvjesnost naplate potraživanja od kupaca umanjena, ispravka vrijednosti potraživanja tereti ostale rashode.

Dobici od prodaje stalnih sredstava utvrđeni su kao razlika između postignute prodajne cijene i knjigovodstvene vrijednosti stalnog sredstva.

Prihodi od kamata su priznati na osnovu naplaćenog prihoda koji se odnosi na kamate.

#### **3.2. Priznavanje rashoda**

Svi rashodi koji su nastali i koji se odnose na obračunski period, priznati su na principu sučeljavanja prihoda i rashoda.

#### **3.3. Nematerijalna i materijalna stalna sredstva**

Nematerijalna imovina početno se iskazuje i vrednuje po trošku nabavke. Troškovi nabave sadrže troškove kupovine i troškove potrebnog prilagođavanja dugotrajne nematerijalne imovine.

Nematerijalna imovina kao imovina s ograničenim korisnim vijekom trajanja naknadno se mjeri metodom troška, odnosno iskazuje se po trošku nabavke umanjenom za akumuliranu amortizaciju i akumulirane gubitke od umanjenja.

Trošak nematerijalnog sredstva s određenim vijekom upotrebe amortizira se tokom vijeka upotrebe sredstva.

Materijalna stalna sredstva vode se po historijskom trošku umanjenom za amortizaciju i druga usklađivanja vrijednosti. Amortizacija materijalnih stalnih sredstava obračunava se po linearnoj metodi. Za utvrđeni vijek trajanja sredstava korištene su amortizacione stope koje nisu veće od maksimalno porezno dopustivih prema Zakonu o porezu na dobit.

#### **3.4. Zalihe**

Nabavku materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara Društvo vrši prema iskazanim potrebama, knjiži ih direktno na troškove.

Trošak sitnog inventara utvrđuje se potpunom 100 %-tnom metodom.

#### **3.5. Gotovina i ekvivalenti gotovine**

Gotovina i ekvivalenti gotovine obuhvataju novčana sredstva u blagajni, depozite na žiro računu, depozite kod drugih banaka.

Depoziti po viđenju u KM predstavljaju salda žiro računa pravnog lica koja su na transakcijskim računima kod banaka.

### **3.6. Potraživanja i obaveze**

Pod potraživanjima i obavezama Društva podrazumijevaju se potraživanja i obaveze proizašli iz prošlih događaja za čiju naplatu i plaćanje se očekuje priliv i odliv resursa koji utjelovljuje ekonomske koristi (potraživanja od kupaca, državnih i drugih institucija i fizičkih lica, te obaveze prema bankama, dobavljačima, državnim institucijama, zaposlenicima i drugim licima).

### **3.7. Rezervisanja**

Na teret obračunskog razdoblja uračunavaju se i troškovi za koje ne postoje odgovarajuće knjigovodstvene isprave da bi se mogli priznati kao obaveza, a za koje se sa sigurnošću može utvrditi da se odnose na tekuće obračunsko razdoblje. Kada se pribave dokumenti za priznavanje obaveza ukidaju se vremenska razgraničenja u korist računa obaveza.

Prihodi koji nemaju uslove za priznavanje u tekućem obračunskom razdoblju odgađaju se preko vremenskih razgraničenja za buduća razdoblja.

U korist vremenskih razgraničenja evidentiraju se i naplaćeni prihodi koji se odnose na buduća razdoblja, a za koje nije bilo iskazano potraživanje u poslovnim knjigama.

### **3.8. Preračunavanje stranih valuta**

#### **a) Funkcionalna i valuta prikazivanja**

Stavke uključene u finansijske izvještaje Društva se obračunavaju korištenjem valute primarnog privrednog okruženja u kojem Društvo posluje („funkcionalna valuta“). Ovi finansijski izvještaji su prikazani u konvertibilnim markama („KM“) koje predstavljaju funkcionalnu valutu i valutu prikazivanja finansijskih izvještaja Društva.

**4. Prihodi iz ugovora sa kupcima**

	2022.	2021.
Prihodi od prodaje robe	0	0
Prihodi od prodaje gotovih proizvoda	0	0
Prihodi od pruženih usluga	0	0
<b>Ukupno:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

U izvještajnoj godini je promijenjen način prezentiranja rezultata poslovanja u bilansu uspjeha, i prihodi koji su ranije prezentovani kao POSLOVNA AKTIVNOST (kao ostali poslovni prihodi od zakupa), nakon izmjene obrasca bilansa uspjeha, ti prihodi koji su ranije prezentovani kao POSLOVNI sada se u bilansu uspjeha prezentuju kao OSTALI prihodi i dobici.

**5. Poslovni rashodi**

	2022.	2021.
Nabavna vrijednost prodate robe	0	0
Promjene u zalihama, neto (+)/(-)	0	0
Troškovi sirovina i materijala	313	208
Troškovi energije i goriva	631	550
Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja	16.293	14.842
Amortizacija	55.837	57.882
Troškovi primljenih usluga	0	0
Ostali poslovni rashodi i troškovi	12.496	11.165
<b>Ukupno:</b>	<b>85.570</b>	<b>84.647</b>

Poslovni rashodi su u tekućoj godini veći za 923 KM, odnosno za oko 3 %.

S obzirom da je u izvještajnoj godini promijenjen način prezentiranja rezultata poslovanja u bilansu uspjeha, društvo zbog toga nema iskazane prihode koji su ranije prezentovani kao POSLOVNI već se sada se u bilansu uspjeha prezentuju kao OSTALI. Ako se zanemari ta promjena, i da su prihodi prezentovani na način kako je to bio slučaj prethodnih godina, rezultat od operativne aktivnosti bi bio i dalje gubitak i još povećan sa -492 % na -501 %.

Društvu na osnovu navedenog nedostaje oko 401 % prihoda od prodaje da bi se barem mogli pokriti poslovni rashodi:

OPERATIVNA DOBIT	Tekuća godina	Prethodna	Index
Poslovni prihodi	14.243	14.293	100
Poslovni rashodi	85.570	84.647	101
Gubitak od poslovnih aktivnosti	(71.327)	(70.354)	
<b>Operativna profitna marža (%)</b>	<b>-501 %</b>	<b>-492 %</b>	

**5.1. Troškovi sirovina i materijala**

	2022.	2021.
Utrošene sirovine i materijal	313	208
Utrošeni rezervni dijelovi	0	0
Otpis sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0	0
Odstupanje planskih od stvarnih cijena	0	0
<b>Ukupno</b>	<b>313</b>	<b>208</b>

**5.2. Troškovi energije i goriva**

	<b>2022.</b>	<b>2021.</b>
Troškovi energije i goriva	631	550
<b>Ukupno</b>	<b>631</b>	<b>550</b>

**5.3. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja**

	<b>2022.</b>	<b>2021.</b>
Troškovi plaća zaposlenih	10.570	8.648
Troškovi naknada plaća	0	0
Troškovi službenih putovanja zaposlenih	1.339	0
Troškovi ostalih primanja, naknada i mat. prava zapos.	1.520	3.977
<i>Troškovi toplog obroka</i>	780	780
<i>Troškovi prevoza</i>	0	0
<i>Regres</i>	200	200
<i>Poklon za vjerske praznike</i>	0	0
<i>Otpremnine</i>	0	0
<i>Naknada troškova liječenja</i>	0	0
<i>Naknade troškova sahrane i slični izdaci</i>	0	2.997
<i>Pomoć i naknade troškova zaposlenima</i>	540	0
<i>Seminari i stručno usavršavanje</i>	0	0
<i>Troškovi ostalih primanja i naknada (koristi)</i>	0	0
Troškovi naknada članovima odora, komisija i sl.	2.217	2.217
Troškovi naknada ostalim fizičkim licima	647	0
<b>Ukupno</b>	<b>16.293</b>	<b>14.842</b>

Troškovi plaća i naknada članovima odbora čine oko 19 % ukupnih troškova.

Obračun plaće vršen je prema odredbama Ugovora o radu zaključenim sa direktorom Društva, u skladu sa Zakonom o radu i Općim kolektivnim ugovorom.

Visina dnevnice i drugih troškova za službena putovanja obračunava se u porezno dopustivom iznosu u skladu sa Uredbom o naknadama za službena putovanja.

Topli obrok se od 01.01.2019.godine obračunava u iznosu od 6 KM/radnom danu, a na osnovu Odluke uprave broj 12/19, od 06.02.2019.godine.

Regres je isplaćen u iznosu od 200 KM na osnovu Odluke uprave 94/22 od 15.07.2022.godine.

Novčana pomoć u iznosu od 540 KM, isplaćena je na osnovu Odluke uprave broj:117/22 od 09.12.2022.godine, a u skladu sa Uredbom vlade FBiH o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena (Sl.novine FBiH, broj 55/22 od 13.07.2022.godine).

Naknada članovima Nadzornog odbora se obračunava u neto iznosu od 50 KM mjesečno za članove, i 50 KM mjesečno za predsjednika.

Naknada članovima Odbora za reviziju se isplaćuje u neto iznosu od 50 KM po obavljenoj reviziji za članove, i 50 KM po obavljenoj reviziji za predsjednika.

#### 5.4. Amortrizacija

	2022.	2021.
Nekretnine, postrojenja i opreme	55.837	57.882
Imovina s pravom korištenja	0	0
Nematerijalna imovina	0	0
<b>Ukupno</b>	<b>55.837</b>	<b>57.882</b>

#### 5.5. Ostali poslovni rashodi i troškovi

	2022.	2021.
Troškovi ostalih usluga	4.500	4.355
Troškovi reprezentacije	0	0
Troškovi premija osiguranja	0	0
Troškovi platnog prometa	457	421
Troškovi poštanskih i telekomunik. usluga	958	1.045
Tr.poreza, nakn., taksi i dr. dažbina na teret pr.lica	4.671	4.164
Troškovi članskih doprinosa i ostalih obaveza	0	0
Ostali nematerijalni troškovi	1.910	1.180
<b>Ukupno</b>	<b>12.496</b>	<b>11.165</b>

#### 6. Ostali prihodi i rashodi

	2022.	2021.
Dobici/gubici od dugoročne nefinan. imovine, neto (+)/(-)	-116.680	70.000
Dobici i gubici od finansijske imovine i ulag., neto (+)/(-)	0	0
Dobici i gubici od uskladj. vrijednosti zaliha, neto (+)/(-)	0	0
Promjena rezervisanja, neto (+)/(-)	0	0
Finansijski prihodi	60	0
Finansijski rashodi	0	0
Ostali prihodi i dobici	14.243	14.293
Ostali rashodi i gubici	36	0
<b>Ukupno:</b>	<b>-102.341</b>	<b>84.293</b>

#### 6.1. Gubici od dugoročne nefinansijske imovine

	2022.	2021.
Neto gubici od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme	116.680	0
Neto gubici od otuđenja nematerijalne imovine	0	0
<b>Ukupno</b>	<b>116.680</b>	<b>0</b>

Gubici od prodaje dugoročne nefinansijske imovine, realizovani su po osnovu prodaje slijedećih gradjevina:

Opis	nabavna vrijednost	ispravka vrijednosti	prodajna vrijednost	gubitak u B.uspjeha
Klaonica	306.644	129.964	60.000	116.680
<b>Ukupno</b>	<b>306.644</b>	<b>129.964</b>	<b>60.000</b>	<b>116.680</b>

**6.2. Finansijski prihodi**

	2022.	2021.
Prihodi od kamata	60	0
Neto pozitivne kursne razlike	0	0
Ostali finansijski prihodi	0	0
<b>Ukupno:</b>	<b>60</b>	<b>0</b>

Iznos od 60 KM, odnosi se na kamate po osnovu ratnih potraživanja.

**6.3. Ostali prihodi i dobici**

	2022.	2021.
Prihodi od premija, subvencija, poticaja i sl.	0	0
Prihodi od najma	0	0
Prihodi od donacija	0	0
Prihodi od namjenskih izvora finansiranja	0	0
Ostali prihodi (grupe 65)	14.243	14.293
Naplaćena ranije otpisana potraživanja	0	0
Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i sl. (grupe 67)	0	0
Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika	0	0
Prihodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih perioda	0	0
Dobici od otuđenja ulaganja u zavisna društva	0	0
Dobici od otuđenja ulaganja u pridružena društva	0	0
Dobici od otuđenja ulaganja u zajedničke poduhvate	0	0
<b>Ukupno:</b>	<b>14.243</b>	<b>14.293</b>

Društvo prihode ostvaruje od izdavanja poslovnih prostora u zakup. Ukupna površina prostora izdatih u zakup u 2022.godini iznosi 797,94 m<sup>2</sup>, i to:

- Ul Put Mira 13, Vareš 16 m<sup>2</sup>
- Ul Put Mira O-8, Vareš 256,30 m<sup>2</sup>
- Ul Ljevarska 143,2 i Ul.Zvijezda 53,94 m<sup>2</sup>
- Ul Put Mira 13, Vareš 11,5 m<sup>2</sup>
- Ul Put Mira Kula C, Vareš 57 m<sup>2</sup>
- Selo Pržići, Vareš 100 m<sup>2</sup>
- Ul Put Mira O-7 Vareš 100 m<sup>2</sup>
- Ulica Zvijezda E-1 vareš 60 m<sup>2</sup>

Prihodi od zakupa u iznosu od 14.243 KM ostvareni su od izdavanja navedenih poslovnih prostora slijedećim zakupcima:

Zakupoprimac	Prostor koji se izdaje	mjeseci zakupa	mjesečno KM	Iznos KM
Pezo doo Vareš	Ul. Put mira 13, 16 m <sup>2</sup> kancelarija.	12	30,00	360
Općina Vareš	Ul. Put mira O-8 256,30 m <sup>2</sup>	12	402,73	4.833
Općina Vareš	Prostor na Pržićima 100 m <sup>2</sup>	12	80,00	960
MPM Vareš	Ul. Ljevarska 143,2 m <sup>2</sup> i Ul. Zvijezda 53,94 m <sup>2</sup>	12	426,00	5.112
OO SDA Vareš	Ul. Put mira 13 16 m <sup>2</sup> kancelarija	12	42,74	513
TR "Kula"	Ul. Put mira kula C 57 m <sup>2</sup>	12	129,60	1.555
Klub PREDATOR	Vareš, ul. Zvijezda E-1 60 m <sup>2</sup>	12	50,00	550
Sicop doo Vareš	Ul. Put mira O-7 107 m <sup>2</sup>	12	30,00	360
<b>Ukupno :</b>				<b>14.243</b>

**6.4. Ostali rashodi i gubici**

	2022.	2021.
Troškovi sudskih i drugih sporova	0	0
Naknadno odobreni popusti od prodaje u preth.periodu	0	0
Kazne za privredne prestupe i prekršaje	0	0
Naknade štete trećim licima	0	0
Izdaci za human.i kulturne namjene, sportske ciljeve i sl	0	0
Ostali nepomenuti rashodi	36	0
Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika	0	0
Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih perioda	0	0
Rashodi po osnovu IV i otpisa potraživanja	0	0
<b>Ukupno:</b>	<b>36</b>	<b>0</b>

Društvo bilježi pad ukupnih prihoda od 69.990 KM, odnosno oko 83 % u odnosu na prethodnu godinu, dok su ukupni rashodi povećani za 117.639 KM, odnosno oko 139 % u odnosu na prethodnu godinu.

OPERATIVNA DOBIT	Tekuća godina	Prethodna	Index
Ukupni Prihodi	14.303	84.293	17%
Ukupni Rashodi	202.286	84.647	239
Dobit (gubitak) od poslovnih aktivnosti	(187.983)	(354)	
<b>Operativna profitna marža (%)</b>	<b>-1.314</b>	<b>-0,42</b>	

**7. Porez na dobit neprekinutog poslovanja**

	2022.	2021.
1. Računovodstvena dobit (gubitak) prije poreza	(187.983)	(354)
2. Porezno nepriznati rashodi (+)	0	343
3. Porezni poticaji po osnovu zapošljavanja (-)	0	0
4. Porezni gubitak	(187.983)	(11)

Društvo nije obveznik plaćanja poreza na dobit iz razloga što ima porezne gubitke.

**8. Dugoročna imovina**

	31.12.2022.	31.12.2021
Nekretnine, postrojenja i oprema	1.418.433	1.650.950
Imovina sa pravom korištenja	0	0
Ulaganja u investicijske nekretnine	0	0
Nematerijalna sredstva	0	0
Biološka imovina	0	0
Finansijska imovina i ulaganja	0	0
Ostala imovina i potraživanja	0	0
<b>Ukupno:</b>	<b>1.418.433</b>	<b>1.650.950</b>

## 8.1. Nekretnine, postrojenja i oprema

Pregled promjena na nekretninama, postrojenjima i opremi:

	Zemljište	Građevinski objekti	Oprema	Ukupno
<b>Nabavna vrijednost</b>				
Na dan 01.01.2022. godine	4.118	2.894.081	439	2.898.638
Povećanja	0	0	0	0
Smanjenja	0	306.644	0	306.644
<b>Na dan 31.12. 2022. godine</b>	<b>4.118</b>	<b>2.587.437</b>	<b>439</b>	<b>2.591.994</b>
<b>Ispravka vrijednosti</b>				
Na dan 01.01. 2022. godine	0	1.247.249	439	1.247.688
Trošak amortizacije	0	55.837	0	55.837
Povećanja	0	0	0	0
Smanjenja	0	129.964	0	129.964
<b>Na dan 31.12. 2022. godine</b>	<b>0</b>	<b>1.173.122</b>	<b>439</b>	<b>1.173.561</b>
<b>Sadašnja vrijednost</b>				
Na dan 01.01. 2022. godine	4.118	1.646.832	0	1.650.950
Na dan 31.12. 2022. godine	4.118	1.414.315	0	1.418.433

Smanjenje nabavne vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme od 306.644 KM odnosi se na isknjižavanje nabavne vrijednosti prodaje građevinskog objekta-klaonice.

Povećanje ispravke vrijednosti stalnih sredstava (akumulirane amortizacije) odnosi se na povećanje po osnovu obračunate amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme (55.837 KM).

Smanjenje ispravke vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme od 129.964 KM odnosi se na isknjižavanje akumulirane amortizacije prodaje građevinskog objekta-klaonice.

### 8.1.1. Zemljište

Nabavna vrijednost zemljišta na dan bilansa iznosi 4.118 KM, a sastoje se od:

Opis	31.12.2022.g	31.12.2021.g
Vlastito zemljište	4.118	4.118
Ulaganja u tuđe zemljište	0	0
<b>Ukupno</b>	<b>4.118</b>	<b>4.118</b>

#### Vlastito zemljište

Početno stanje zemljišta iznosilo je 4.118 KM. U izvještajnom periodu nije bilo povećanja vrijednosti zemljišta.

Navedeno zemljište se odnosi na izdvojeno zemljište uz objekat Prnjavor 56. Za ostale građevine nije izvršeno odvajanje zemljišta i građevina, u skladu sa paragrafom 58. MRS-a 16-Nekretnine, postrojenja i oprema.

### 8.1.2. Građevinski objekti

Nabavna vrijednost građevinskih objekata u upotrebi, na dan bilansa, iznosi 2.587.437 KM, a sastoje se od:

Opis	31.12.2022.g	31.12.2021.g
Vlastiti građevinski objekti	2.587.437	2.894.081
Ulaganja u tuđe građevinske objekte	0	0
Stambene zgrade i stanovi	0	0
<b>Ukupno</b>	<b>2.587.437</b>	<b>2.894.081</b>

**Vlastiti građevinski objekti :**

Početno stanje građevina iznosilo je 2.894.081 KM. U izvještajnom periodu izvršena je prodaja građevinskog objekta-klaonice, a na osnovu Odluke uprave broj: 106/22 od 19.08.2022.godine, te Ugovora o prodaji broj OPU-IP:199/22 od 05.09.2022.godine. Nekretnine koje su predmet prodaje, nalaze se na lokalitetu Pajtov Han, označene kao k.č.33,34 i 35, ukupne površine 19.877 m<sup>2</sup>, upisane u ZK 1571 ko Striježovo, općina Vareš, vlasništvo Snaga dd Vareš sa dijelom 1/1:

NAZIV PARCELE	m <sup>2</sup>	k.č. broj	Vlasništvo u ZK	Nabavna vrijednost
Mesara; Kuća i zgrada Dvorište Njiva 2.klase	0,342 0,500 1,581	33	1/1 Snaga dd Vareš	306.644
Mesara; Voćnjak 3.klase	4,156	34	1/1 Snaga dd Vareš	
Mesara; Livada 3.klase Livada 4.klase Livada 5.klase	4,040 4,498 4,760	35	1/1 Snaga dd Vareš	
<b>UKUPNO na dan 31.12.2022.godine</b>	<b>19.877</b>			<b>306.644</b>

U poslovnim knjigama društva nema evidentirano i knjiženo zemljište navedeno u Odluci o prodaji, već se na građevinskim objektima vodio objekat Klaonica i isti je nakon prodaje isknjižen iz evidencije građevinskih objekata društva.

Građevine u upotrebi čine slijedeći poslovni prostori:

Građevina	P.S.	Povećanje u 2022.	Smanjenje u 2022.	Ispravka vrijednosti	Sadašnja vrijednost
Upravna zgrada	744.042	0	0	475.436	268.606
Klaonica	306.644	0	306.644	0	0
Prodavnica 53 (kula C)	46.662	0	0	18.690	27.972
Prodavnica 42 Ligatići	42.001	0	0	17.773	24.228
Prodavnica 41 Soca	43.145	0	0	17.285	25.860
Prodavnica 29 Izbor	236.001	0	0	99.858	136.143
Prodavnica 26 diskont	120.349	0	0	50.552	69.797
Prodav.21 mesnica V. Majdan	44.083	0	0	17.661	26.422
Prodavnica 9 Pržići	76.910	0	0	30.602	46.308
Prodav.8 samopos. V. Majdan	138.120	0	0	58.671	79.449
Prodavnica 4 Vareš	29.753	0	0	12.143	17.610
Prodavnica 2 Vareš	69.543	0	0	29.417	40.126
Magacin II kolonijal Majdan	15.711	0	0	5.351	10.360
Prodavnica 56 Prnjavor	52.398	0	0	18.180	34.218
Prodavnica 54 Ljepovići	74.124	0	0	26.916	47.208
Prodavnica 48 Rajčevac	54.708	0	0	19.843	34.865
Prodavnica 43 r.k. V. Majdan	366.133	0	0	124.714	241.419
Prodavnica 40 Selište	63.353	0	0	21.581	41.772

Prodav.34 Zelenara Majdan	40.745	0	0	13.879	26.866
Prodavnica 31 galanterija	104.142	0	0	37.815	66.327
Prodavnica 16 Dragovići	27.837	0	0	9.422	18.415
Prodavnica 13 zelena pijaca	4.722	0	0	1.608	3.114
Prodavnica 12 Kokošiči	41.482	0	0	14.130	27.352
Prodavnica 11 V. Majdan	151.473	0	0	51.595	99.878
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>2.894.081</b>	<b>0</b>	<b>306.644</b>	<b>1.173.122</b>	<b>1.414.315</b>

Po osnovu izvršene prodaje, u bilansu uspjeha evidentiran je gubitak od 116.680 KM

Opis	nabavna vrijednost	ispravka vrijednosti	prodajna vrijednost	gubitak u B.uspjeha
Klaonica	306.644	129.964	60.000	116.680
<b>Ukupno</b>	<b>306.644</b>	<b>129.964</b>	<b>60.000</b>	<b>116.680</b>

### 8.1.3. Oprema u upotrebi

Oprema Društva potpuno je amortizovana na dan bilansa. Društvo vrijednost potpuno amortizovane opreme ne iskazuje u bilansu stanja.

Prema paragrafu 67. MRS-a 16, knjigovodstvenu vrijednost nekretnine, postrojenja i opreme treba isknjižiti:

- u trenutku otuđenja, ili
  - kada se od njihove upotrebe ili otuđenja ne očekuju buduće ekonomske koristi.
- Kada se radi o stalnim sredstvima koja su 100 % amortizovana ali su i dalje u funkciji od njihove upotrebe se očekuju buduće ekonomske koristi tako da bi takva sredstva trebalo zadržavati u bilansu do njihovog otuđenja (prodaje, poklona, manjka i sl) ili do momenta kada se od njihove upotrebe ne očekuju nikakve ekonomske koristi.

Izvršen je popis stalnih sredstava u skladu sa članom Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH i na osnovu odluke NO broj 121/22 od 14.12.2022.godine. Na osnovu Izvještaja o izvršenom popisu nisu utvrđena odstupanja stvarnog od knjigovodstvenog stanja stalnih sredstava.

### 8.2. Amortizacija stalnih sredstava

Amortizacija se obračunava primjenom linearnog metoda, pojedinačno za svako sredstvo, korištenjem interno utvrđenih stopa amortizacije. Amortizacija za 2022.godinu je obračunata u iznosu od 55.837 KM:

Sredstvo	Stopa	2022.	2021.
Nematerijalna stalna sredstva	20 %	0	0
Građevine	2 %	55.837	57.882
Postrojenja i oprema/transportna sredstva	20 %	0	0
<b>Ukupno</b>		<b>57.837</b>	<b>57.882</b>

Amortizacija obračunata na građevine koje nisu u upotrebi porezno je nepriznat rashod za koji postoji obaveza korekcije poreznog bilansa u skladu sa Zakonom o porezu na dobit FBiH.

## 9. Kratkoročna imovina

	31.12.2022.	31.12.2021
Zalihe	0	0
Dugoročna imovina namijenjena prodaji	0	0
Potraživanja od kupaca i ugovorna imovina	55.287	100.612
Ostala finansijska imovina	70.000	5.579
Novac i novčani ekvivalenti	26.973	3.310
Akontacije poreza na dobit	0	0
Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgranič.	1.051	70
<b>Ukupno:</b>	<b>153.311</b>	<b>109.571</b>

## 9.1. Potraživanja od kupaca

	31.12.2022.	31.12.2021.
Kupci u zemlji-povezana pravna lica	0	0
Kupci u zemlji	47.012	92.337
Sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca u zemlji	20.270	20.270
Kupci u inostranstvu	0	0
Sumnjiva i sporna potraživanja od ino kupaca	0	0
Ispravka vrijednosti potraživanja	(11.995)	(11.995)
<b>Ukupno:</b>	<b>55.287</b>	<b>100.612</b>

Pregled kupaca sa kojima je ostvaren promet u toku 2022.godine dat je tabelarno:

Kupac	Promet u toku 2022.g. sa početnim stanjem					%
	Početno stanje	Povećanje u 2022.	% od prometa	Smanjenje u 2022.	Saldo 31.12.22.	
AME doo	0	60.000	78,26%	60.000	0	0,00%
Opcina Vareš	1.695	6.777	8,84%	7.342	1.130	2,40%
M P M doo	0	5.981	7,80%	5.981	0	0,00%
S.T.R. Kula Vareš	-461	1.820	2,37%	1.365	-6	-0,01%
Klub diz. Teg. Preda	582	644	0,84%	1.084	141	0,30%
S.D.A. Vareš	100	600	0,78%	550	150	0,32%
Pezo doo	0	421	0,55%	421	0	0,00%
Sicop doo	35	421	0,55%	246	211	0,45%
Asaad Al Akeel	50.000	0	0,00%	45.000	5.000	10,64%
Hrsumovic Irfan	5	0	0,00%	0	5	0,01%
Parić doo	1.433	0	0,00%	0	1.433	3,05%
Bosna-Mesnica	1.346	0	0,00%	0	1.346	2,86%
Hinger Internacional	749	0	0,00%	0	749	1,59%
STR Trgoprom	4.744	0	0,00%	0	4.744	10,09%
Biovita doo	30.000	0	0,00%	0	30.000	63,81%
Ilhana Duraković	1.812	0	0,00%	0	1.812	3,85%
Rudimentum	298	0	0,00%	0	298	0,63%
<b>Ostali kupci</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ukupno</b>	<b>92.337</b>	<b>76.664</b>	<b>100%</b>	<b>121.989</b>	<b>47.012</b>	<b>100%</b>

Promet sa kupcima u tekućoj godini manji je za 12 % dok je saldo potraživanja od kupaca manji za 49 %. To znači da je u tekućoj godini poboljšana obrt potraživanja odnosno skraćeno prosječno vrijeme potrebno da se potraživanja konvertuju u novac:

Godina	Promet sa kupcima KM	Saldo na dan bilansa	% od prometa
Za poslovnu 2021.godinu	86.722	92.337	106 %
Za poslovnu 2022.godinu	76.664	47.012	61 %
Index (2022/2021*100)	88	51	

Nije izvršeno usaglašavanje stanja potraživanja (konfirmacija salda), u skladu sa članom Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.novine FBiH, broj 15/21).

Početno stanje sumnjivih i spornih potraživanja iznosi 20.270 KM, a ispravke vrijednosti 11.995 KM, tako da je neotpisan iznos od 8.275 KM. U toku godine nije bilo preknjižavanja potraživanja na sumnjiva i sporna potraživanja.

Na redovnim potraživanja evidentirana su potraživanja od prodaje koja su starija od godinu dana u iznosu od 45.387 KM, što je oko 97 % ukupnih potraživanja prezentovanih u bilansu stanja na dan 31.12.2022.godine:

KUPAC	Promet u toku 2022.godine sa početnim stanjem				
	Početno stanje	Fakturisano u 2022.	Naplaćeno u 2022.	Starije od 365 dana	Status
Parić doo (potraživanje 16/17/18)	1.433	0	0	1.433	neutuženo
Bosna Mesnica (potraž.iz 2004.g)	1.346	0	0	1.346	neutuženo
Hinger Internacional (iz 2009.g)	749	0	0	749	neutuženo
Trgoprom STR (07,08,09,10.g)	4.744	0	0	4.744	neutuženo
Biovita doo (iz 2009.g)	30.000	0	0	30.000	neutuženo
Ilhana Duraković (08,09,10.g)	1.812	0	0	1.812	neutuženo
Rudimentum (iz 2013.g)	298	0	0	298	neutuženo
Hršumović Irfan	5	0	0	5	neutuženo
Asaad Al-Akeel doo	50.000	0	45.000	5.000	neutuženo
<b>Ukupno</b>	<b>90.387</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.387</b>	

Pravna lica su dužna, u skladu sa članom Zakona o računovodstvu i reviziji (Službene novine FBiH, broj 15/21) u Bilješkama uz finansijske izvještaje obrazložiti stanja sumnjivih i spornih potraživanja, te planirati aktivnosti i način rješavanja istih.

## 9.2. Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku

	31.12.2022.	31.12.2021.
Depoziti kod banaka	0	0
Dati krediti	70.000	5.000
Obveznice	0	579
Ostala F.I. po amortizovanom trošku	0	0
<b>Ukupno:</b>	<b>70.000</b>	<b>5.579</b>

Uprava izjavljuje da prilikom davanja zajmova i drugih oblika prenosa imovine vodi računa o uslovima koji moraju biti ispunjeni u smislu Zakona o finansijskom poslovanju FBiH, Zakona o porezu na dobit i Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit FBiH.

**9.3. Novac i novčani ekvivalenti**

	31.12.2022.	31.12.2021.
<b>Transakcijski računi - domaća valuta</b>	<b>26.972</b>	<b>3.298</b>
- UniCredit Bank d.d.	26.971	3.298
- Ostali računi	1	1
Blagajna - domaća valuta	1	11
<b>Ukupno:</b>	<b>26.973</b>	<b>3.310</b>

Izvršen je popis novčanih sredstava, u skladu sa članom Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH i na osnovu na osnovu Odluke NO broj 121/22, od 14.12.2022.godine.

Na osnovu Izvještaja o izvršenom popisu nisu utvrđena odstupanja stvarnog od knjigovodstvenog stanja.

Dnevnik blagajne se sačinjava jednom mjesečno. U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u dnevnik blagajne se unose poslovne promjene koje nastaju po osnovu gotovine i drugih vrijednosti koje se vode u blagajni pravnog lica. Dnevnik blagajne zaključuje se na kraju svakog radnog dana i dostavlja se računovodstvu istog, a najkasnije narednog dana.

**9.4. Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja**

	31.12.2022.	31.12.2021.
Potraživanja za dividende	0	0
Potraživanja od zaposlenih	0	0
Potraživanja od državnih organa i institucija	0	0
Potraživanja za više plaćene ostale poreze i doprinose	13	13
Potraživanja po osnovu factoring poslova	0	0
Ostala kratkoročna potraživanja	0	0
IV ostale kratkoročne nefinansijske imovine	0	0
Potraživanja za ulazni PDV	1.038	0
Unaprijed plaćeni troškovi	0	0
Obračunati nefakturisani prihodi	0	0
Ostala kratkoročna razgraničenja	0	0
<b>Ukupno:</b>	<b>1.051</b>	<b>13</b>

**10. Kapital**

	31.12.2022.	31.12.2021.
Državni kapital	3.486.322	3.486.322
Statutarne i druge rezerve	122.284	122.284
Gubitak ranijih godina	-1.936.888	-1.936.534
Gubitak izvještajne godine	-187.983	-354
<b>Ukupni kapital:</b>	<b>1.483.734</b>	<b>1.671.718</b>

Osnovni kapital sastoji se od 249.023 dionice nominalne vrijednosti 14 KM po dionici, što čini 3.486.322 KM.

Statutarne i druge rezerve, evidentirane su u iznosu od 122.284 KM, a nastale su po osnovu prenosa sa osnovnog kapitala zaokruživanjem nakon spajanja dionica i pokrića gubitaka iz ranijih godina.

U izvještajnom periodu ostvaren je gubitak od 187.983 KM.

Preneseni gubitak za period 2005-2021.godina iznosi 1.936.888 KM, tako da je ukupan akumulirani gubitak evidentiran u iznosu od 2.124.871 KM.

Uprava i Nadzorni odbor dužni su preduzimati mjere u smislu očuvanja adekvatnosti kapitala i tekuće likvidnosti.

U smislu odredbi Zakona o finansijskom poslovanju uprava je dužna u vođenju poslova društva poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osigurala njegova likvidnost.

Uprava je dužna upravljati imovinom i obavezama društva tako da je ono sposobno izvršavati sve svoje dospjele obaveze.

Uprava je dužna osigurati sistemsko praćenje, procjenu i strategiju održavanja, odnosno dostizanja adekvatnog nivoa kapitala u odnosu na vrstu, obim i složenost poslovne djelatnosti koju društvo obavlja i rizike kojima je izloženo ili bi moglo biti izloženo u obavljanju te poslovne djelatnosti.

U smislu odredbi Zakona o finansijskom poslovanju FBiH nadzorni odbor je dužan nadzirati stanje likvidnosti, kao i poduzimati adekvatne mjere radi otklanjanja nelikvidnosti društva.

*Smatra se da je kod društva nastala neadekvatnost kapitala ako mu je na dan sastavljanja finansijskih izvještaja gubitak iz tekuće godine zajedno sa prenesenim gubicima dostigao polovinu visine njegovog osnovnog kapitala.*

*Nelikvidnost nastaje kad poduzetnik ne može u određenom periodu izvršavati novčane obaveze koje dopijevaju u tom periodu.*

*Smatra se da je poduzetnik nelikvidan ako kasni više od 60 dana u izvršenju jedne ili više kratkoročnih novčanih obaveza, čiji iznos prelazi 20% iznosa njegovih kratkoročnih obaveza objavljenih u godišnjem finansijskom izvještaju za proteklu finansijsku godinu, ili ako kasni više od 30 dana sa isplatom plaće u visini ugovorene plaće, te plaćanjem pripadajućih poreza i doprinosa koje je dužan obračunati i uplatiti zajedno sa plaćom.*

## 11. Kratkoročne obaveze

	31.12.2022.	31.12.2021.
Obaveze prema dobavljačima i ugovorne obaveze	161	468
Ostale finansijske obaveze	0	0
Rezervisanja	0	0
Obaveze za porez na dobit	0	0
Ostale obaveze, uključujući razgraničenja	87.849	88.335
<b>Ukupno:</b>	<b>88.010</b>	<b>88.803</b>

**11.1.1. Obaveze prema dobavljačima**

Obaveze prema dobavljačima su manje u odnosu na prethodnu godinu za oko 66 % i iznose 161 KM, a odnose se na obaveze prema dobavljačima u zemlji.

Pregled dobavljača sa kojima su ostvareni prometi dat je u tabeli:

Dobavljač	Promet u toku 2022.godine sa početnim stanjem					% od salda
	Početno stanje	Smanjenje u 2022.	Povećanje u 2022.	% od prometa	Stanje 31.12.22.	
Općina Vareš	0	3.994	3.992	32,03%	-1	-0,68%
Orecons&Audit doo	0	2.925	2.925	23,47%	0	0,00%
BH Telecom dd	-57	1.116	1.116	8,95%	-57	-35,55%
RVP Sarajevo	0	696	741	5,94%	45	27,90%
Elektroprivreda dd	55	739	739	5,93%	55	33,95%
Oslobodjenje dd	0	538	538	4,32%	0	0,00%
Sase Burza	468	936	468	3,75%	0	0,00%
Bejtkov doo	0	468	468	3,75%	0	0,00%
Obrtnica Konto	0	400	400	3,21%	0	0,00%
JKP Vareš	3	390	390	3,13%	3	1,68%
Afip Sarajevo	0	170	170	1,36%	0	0,00%
Futura Multimedija	0	130	130	1,04%	0	0,00%
Pero doo	0	117	117	0,94%	0	0,00%
Mis Prom	0	0	104	0,83%	104	64,45%
Amtek doo	0	82	82	0,66%	0	0,00%
Mega Computers	0	70	70	0,56%	0	0,00%
Poljooprema str	0	0	13	0,11%	13	8,24%
Ostali dobavljači	0	0	0	0,00%	0	0,01%
<b>UKUPNO</b>	<b>468</b>	<b>12.770</b>	<b>12.464</b>	<b>100%</b>	<b>161</b>	<b>100%</b>

**11.2. Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja**

	31.12.2022.	31.12.2021.
Ostale obaveze (dio grupe 43)	0	0
Ostale obaveze (grupa 45)	79.901	80.342
Ostale obaveze (dio grupe 46)	816	1.924
Ostale obaveze (grupa 47)	1.063	0
Ostale obaveze (dio grupe 48)	0	0
Ostale obaveze (grupa 49)	6.069	6.069
<b>Ukupno:</b>	<b>87.849</b>	<b>88.335</b>

**11.2.1. Ostale obaveze (grupa 45)**

	31.12.2022.	31.12.2021.
450-Obaveze za neto place i naknade plaća	4.680	4.580
451-Obaveze za porez i posebne daž.na place i nak. plaća	-11	-18
452-Obaveze za doprinose u vezi s plaćama i nak.plaća	75.232	75.780
453-Obaveze za neto naknade plaća koje se refundiraju	0	0
454-Obaveze za porez i daž.na nak. plaća koje se refun.	0	0
455-Obaveze za doprinose u vezi nak.plaća koje se refun.	0	0
456-Ostala neto primanja, i mat. prava zapos.	0	0
457-Obaveze za poreze i posebne daž.na ostala pr. zapos.	0	0
458-Obaveze za dop. u vezi sa ostalim pr.zaposlenih	0	0
<b>Ukupno:</b>	<b>79.901</b>	<b>80.342</b>

Promet obaveza po osnovu plaća izvještajne godine prezentovan je u tabeli:

OPIS	P.S.	Smanjenje u 2022.	Povećanje u 2022.	Stanje 31.12.2022.
Obaveze za neto place-tekuće	450	6.500	6.600	550
Plaće iz 1999.godine	0	0	0	0
Obaveze za plaće-čekanje	4.130	0	0	4.130
Porez na dohodak-tekuće plaće	-25	0	0	-25
Porez za zaštitu od nesreća	4	30	33	7
Obaveze za vodne doprinose	4	30	33	7
Doprinosi PIO	150	2.166	2.200	184
Doprinosi PIO 1993,1994,1995,2000	74.991	599	0	74.392
Doprinosi Zdravstvo	104	1.557	1.578	125
Doprinosi za nezaposlene	11	195	191	7
Doprinosi komorama 1999.	524	0	0	524
Obaveze za TO	0	780	780	0
Obaveze za regres	0	200	200	0
Obaveze za pomoć zaposlenima	0	540	540	0
<b>UKUPNO</b>	<b>80.342</b>	<b>12.597</b>	<b>12.155</b>	<b>79.901</b>

U 2001.godini sa fondom PIO filijala Zenica sačinjen je Zapisnik kojim su utvrđene obaveze prema fondu PIO za period 01.01.1992. do 31.12.2000.godina u ukupnom iznosu od 113.000 KM. Za period 2001-2008 godina obaveze po osnovu plaća su izmirene i za ovaj period Društvo je predalo M4 obrasce.

Uplata za PIO u iznosu od 2.765 KM odnosi se na:

- uplatu obaveze za izvještajni period u iznosu od 2.166 KM,
- uplatu za obaveze po Zapisniku sa fondom PIO u iznosu od 599 KM. Ova uplata se odnosila na ostatak obaveze za 1999.godinu.

#### 11.2.2. Ostale obaveze (dio grupe 46)

	31.12.2022.	31.12.2021.
461-Obaveze za dividend	0	0
462-Obaveze za raspodjelu dobiti	0	0
463-Obaveze za naknade članovima odbora, komisija i sl	0	1.716
464-Obaveze za porez i daž. na nak.čl.odбора, komisija	0	100
465-Obaveze za doprinose u vezi nak.čl.odбора, komisija	0	104
466-Obaveze prema fizičkim licima za nak.po ugovorima	0	0
467-Obaveze za porez i posebne daž.na nak.fiz.licima	0	4
468-Obaveze za doprinose u vezi s naknadama fiz.licima	0	0
469-Ostale obaveze	816	0
<b>Ukupno:</b>	<b>816</b>	<b>1.924</b>

Ustale obaveze evidentirane u iznosu od 816 KM, a odnose se na:

OPIS	P.S.	Smanjenje u 2022.	Povećanje u 2022.	Stanje 31.12.2022.
Obaveze prema Nadzornom odboru	900	2.700	1.800	0
Obaveze prema odboru za reviziju	0	300	300	0
Ostale obaveze-ranije godine	816	0	0	816
Porez na dohodak Nadzorni odbor	100	300	200	0
Nesreće-vodna na naknade odborima	0	12	12	0

PIO i Zdravstvo Nadzorni odbor	104	312	208	0
Ugovor o djelu	0	950	950	0
Porez na nesreće Nadzorni odbor	5	14	9	0
PIO Ugovor	0	67	67	0
Zdravstvo Ugovor	0	45	45	0
Porez na dohodak Ugovor	0	108	108	0
Obaveze po putnim nalogima	0	1.339	1.339	0
<b>Ukupno</b>	<b>1.924</b>	<b>6.147</b>	<b>5.038</b>	<b>816</b>

**11.2.3. Ostale obaveze (grupa 47)**

	<b>31.12.2022.</b>	<b>31.12.2021.</b>
470-PDV po osnovu isporuka dr.obveznicima PDV-a	1.063	0
471-PDV po primljenim avansima	0	0
473-PDV po osnovu isporuka neobveznicima PDV-a	0	0
479-Obaveze za razliku između obaveza za PDV i ul. p.	0	0
<b>Ukupno:</b>	<b>1.063</b>	<b>0</b>

**11.2.4. Ostale obaveze (dio grupe 49)**

	<b>31.12.2022.</b>	<b>31.12.2021.</b>
490 - Unaprijed obračunati troškovi perioda	6.069	6.069
<b>Ukupno:</b>	<b>6.069</b>	<b>6.069</b>

Na kontu 490- Unaprijed obračunati troškovi perioda, iskazuju se obračunati troškovi koji terete tekući obračunski period, a nisu fakturisani, kao što su obračunati troškovi zakupnine, grijanja i ostali troškovi koji nisu fakturisani u periodu na koji se odnose.

Iznos od 6.069 KM, potiče iz prethodnih godina, a ni u toku izvještajne godine nije rasknjižen.

**12. Finansijski instrumenti i upravljanje rizicima****Kreditni rizik**

Kreditni rizik Društva je povezan sa obavezama za kredite i pozajmice, potraživanjima od kupaca i ostalim potraživanjima.

Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze sastoje se od iznosa vezanih za nabavke i tekuće troškove.

**Valutni rizik**

Valutni rizik vezan je za obaveze u stranim valutama.

**Fer vrijednosti**

Fer vrijednosti finansijskih instrumenata, prema mišljenju Uprave, ne razlikuju se značajno od njihove knjigovodstvene vrijednosti na dan 31. decembra 2022. godine.

### **13. Sudski sporovi i druge potencijalne obaveze**

Uprava izjavljuje da Društvo nema aktivnih sudskih sporova do 31.12.2022.godine

### **14. Događaji nakon datuma bilansa**

Nakon datuma bilansiranja za 2022. godinu nema značajnijih događaja koji bi zahtijevali korekcije ili objavljivanja u finansijskim izvještajima.

BOŠNIA  
HERCEGOVINE  
FINANSIJA  
I FINANCIJA

BOŠNIA AND HERZEGOVINA  
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA  
FEDERAL MINISTRY OF FINANCE

Uvodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 83/09) i u  
načinu i uslovima izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licenci ovlaštenim revizorima i društvima za reviziju  
10 i 42/10), Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo finansija

izdaje

L I C E N C U

DRUŠTVU ZA REVIZIJU

ORECONS & AUDIT d.o.o. Zenica

NA OSNOVU KOJE OSTVARUJE PRAVA I PREUZIMA OBAVEZE  
DA OBAVLJA DJELATNOST ZA KOJU JE REGISTROVANO

Društvo je upisano u Registar revizorskih društava pod registarskim brojem: 9040434103



MINISTAR

  
Ante Krajina